

# DEMOGRAFSKO-GENETIČKO PORIJEKLO STANOVNIŠTVA NOVOG PAZARA

## NOVI PAZAR

Heterogeni etnički sastav stanovništva je jedna od osnovnih karakteristika Novog Pazara. Multietničnost i multikulturalnost posljedica su ne samo geografskog položaja, već i utjecaja migracija, socio-ekonomskih i političkih faktora i mnogih drugih. Svi oni zajedno doprinijeli su demografskim procesima, koji su kroz vjekove doprinosili društvenom razvoju Novog Pazara.

Sam geografski položaj grada na raskrsnici puteva između istoka i zapada, bogatstvo vodom i blaga kontinentalna klima obezbeđivali su optimalne uslove za život stanovništva. To je vidljivo i iz ostataka prvih naseobina još iz prahistorije, a mnogobrojni artefakti govore u prilog da su jedni od prvih stanovnika Novog Pazara bili Iliri. Kontinuitet naseljenosti ovog kraja održavao se vjekovima. Ovaj kraj historijski gledano oduvijek je bio značajan i za Srpsko i za Bošnjačko stanovništvo. Prva prijestonica srednjovjekovne Srpske države izgrađena je u starom gradu Rasu. Petrova crkva kod Novog Pazara predstavlja jednu od najstarijih pravoslavnih bogomolja izgrađenu još u X vijeku, a moguće čak i prije. Dolaskom Osmanlija na ove prostore, počinju nicati temelji današnjeg grada.

Prvi poznati popis naselja proveden je 1455. godine nakon osvajanja Novopazarskog kraja od strane Isa-beg Ishakovića, kada je popisano 90 naselja koja sada pripadaju Novom Pazaru. Iako nije detaljan i obuhvata samo popis naselja ali ne i stanovništva, ovaj popis je značajan sa stanovišta praćenja teritorijalnih promjena Novog Pazara. Prvi detaljan, poimenični popis proveden je 1571. godine. Tada je teritorija Novog Pazara bila u sastavu Prizrenskog sandžaka. Popisana su sva novopazarska naselja. Ovaj popis je obuhvatio samo poreske obveznike, ali ne i vojne. Tako da se među popisima nalazi samo hrišćansko stanovništvo, ali ne i muslimansko koje je bilo vojni obveznik.


Etnički procesi, etnička struktura i populaciona dinamika najznačajnijih etničkih zajednica Novog Pazara, u drugoj polovini XX i početkom XXI stoljeća, sagledani su na osnovu podataka devet popisa stanovništva sprovedenih poslije Drugog svjetskog rata, od 1948. do 2022. godine. U njima je pitanje o nacionalnoj pripadnosti, kao uostalom u svim zemljama s višenacionalnim sastavom, klasifikovano među osnovnim pitanjima popisa stanovništva. Međutim, važno je istaći da su etnostatistički podaci opterećeni različitim međupopisnim metodološkim razlikama, prije svega u pogledu definicija nacionalnih modaliteta, primenjene metodologije popisa, subjektivnog kriterijuma nacionalnog izjašnjavanja, administrativno-teritorijalnih promjena i drugim. Većina međupopisnih nedosljednosti su upravo rezultat političkih prilika i odluka, što se u krajnjem odslikalo na nacionalno opredeljenje stanovništva i konačne etnostatističke popisne podatke. Na osnovu toga, ukupan etnodemografski razvoj Novog Pazara, u drugoj polovini XX i početkom XXI stoljeća, značajno je uslovljen i političkim faktorima, koji za razliku od demografskih, nisu utjecali na ukupan demografski razvoj populacije, ali su zato značajno utjecali na redistribuciju između pojedinih etničkih grupa. Tako, pored nasleđene etničke kompozicije, Novi Pazar je u posmatranom periodu zadobio epitet multietničkog prostora s vrlo kompleksnim međuetničkim vezama.

U periodu od 1948-2022. godine broj stanovnika u Novom Pazaru imao je kontinuirani rast. Broj stanovnika 2022. godine u odnosu na 1948. godinu povećao se skoro 2,5 puta

Tabela 1: Usporedni popis stanovništva 1948-2011. godina, Novi Pazar

Godina	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2002	2011	2022
Broj stanovnika	44020	50189	58777	64326	74000	85249	85996	100410	107859

Grafikon 1: Usporedni popis stanovništva 1948-2011. godina, Novi Pazar



Demografija, kao mlada naučna disciplina nastala i XIX vijeku, omogućila nam je da dublje poniknemo u tajne nastanka heterogene etničke strukture stanovništva Novog Pazara. Ova mlada naučna disciplina u širem smislu čini tzv. demografski razvoj, koji označava složene procese razvoja stanovništva i njegovu interakciju s promjenama u svim njegovim strukturama.

## GENETIKA

Ljudski genom je najljepša knjiga u kojoj su upisani i arhivirani svi „hirovi“ evolutivnih procesa koji kao krajnji rezultat kreiraše vrstu u znanosti poznatu pod nazivom *Homo sapiens*. Precizno i detaljno iščitavanje i razumijevanje genoma (od kojega smo tako daleko) moglo bi nam reći štošta ne samo o naslijedu jedne individue ili populacije, nego i o sveobuhvatnim evolutivnim procesima koji su doveli do nastanka modernog čovjeka.

Narod, kao kategorija po svojoj definiciji nije polazna osnovu bilo kakvih genetičkih istraživanja. Naime, u populacionoj genetici, polazna kategorija ispitivanja, kako i sam naziv sugerira, predstavlja populacija. Populacija je grupa jedinki iste vrste koja nastanjuje određeni prostor i može se međusobno razmnožavati i imati podmladak. Stoga populacija i narod ili populacija i nacija urijetko, a na ovim prostorima nikako, se ne mogu „poklapati“ do te mjere da se među njima može staviti znak jednakosti.

Sva ova istraživanja su ukazala na to da Novi Pazar genetički predstavlja heterogenu populaciju u čijem se genomu mogu vidjeti i naslutiti tragovi velikih, dugotrajnih i intenzivnih migracijskih tokova karakterističnih za prostor koji je milenijima unazad, a i danas predstavlja raskrsnicu na migracijskim putevima modernoga čovjeka. Ovo genetičko bogatstvo je poslužilo za kreiranje „genetičkoga scenarija“ naseljavanja Novog Pazara, ali i cijelog regionala, koje i dalje traži svoju potvrdu ili osporavanje od strane drugih znanstvenih disciplina poput povijesti, arheologije, paleoantropologije... Na kraju, genetika nije tu niti da potvrđuje niti da negira, a posebno ne da kreira nacije, jer genetiku ne zanimaju nacije, već populacije.

## HAPLOGRUPE

U Novom Pazaru testirana su 94 plemena. Neka plemena su testirana na jednom uzorku dok su neka plemena uradila dva i više uzoraka. Testiranja su obavljana u različitim firmama s različitim nivoima testiranja. Podaci testiranih osoba uzeti su iz Bošnjačkog DNK projekta, Srpskog DNK projekta i korišteni su testovi koje je uradio autor ovog teksta.

Da bismo približili čitaocu pojam haplogrupe dajemo usporedbu: kao prezime koje se na ovim prostorima tradicionalno nasljeđuje s očeve strane, ili pak „djevojačko prezime majke“ ili „djevojačko prezime majčine majke“ i tako dalje, a koje pak ukazuje na „majčinu liniju“, tako nasljeđujemo i haplogrupu. Y haplogrupa određuje pripadnost pojedinoj grani Y-hromosomalnog filogenetskog stabla što možemo uporediti s našim porodičnim stablom. Odgovor za Y haplogrupu je isto kao i odgovor kada nekoga pitamo kako se preziva.

U nastavku prikazana su sva testirana plemena svrstana po haplogrupama.

## Haplogrupa E

Murselović Novi Pazar/ E-BY105970  
Crnišanin Novi Pazar/ E-BY105970  
Muslić Crnoča/Novi Pazar/ E-BY105970  
Nurović Sebečevo/Novi Pazar/ E-BY105970  
Nicević Jasenovik/Novi Pazar/ E-BY105970  
Curić Požega/Novi Pazar/ E-BY105970  
Belovođanin /Novi Pazar/ E-BY105970  
Čelić Janča/Novi Pazar/ E-BY105970  
Agušević Novi Pazar/ E-BY105970  
Hazirović Novi Pazar/ E-BY105970  
Gerba Novi Pazar/E-BY153593  
Poturović Novi Pazar/ E-FGC11451  
Nicević Jasenovik/Novi Pazar/E-PH2180  
Mavrić Muhovo/Novi Pazar/ E-PH2180  
Mašović Novi Pazar/ E-PH2180  
Bačevac Sebečevo/Novi Pazar/E-BY165837  
Hadžibulić Novi Pazar/ E-BY165837  
Fehratović Brezovica/Novi Pazar/ E-BY165837  
Madžgalj /Novi Pazar/ E-BY165837  
Gusinac /Novi Pazar/ E-BY165837  
Radonjica Gorandža/Novi Pazar/ E-BY165837  
Kačapor Novi Pazar/ E-BY165837  
Doljanac Požega/ Novi Pazar/ E-BY165837  
Dolovac Novi Pazar/ E-Z5018  
Zećović Novi Pazar/ E-Z5018  
Sejdović Novi Pazar/ E-V13  
Šusterac Novi Pazar/ E-V13  
Hodžić Novi Pazar/ E-CTS10912  
Gorčević Novi Pazar/ E- CTS10912  
Curić Požega/Novi Pazar/ E-Z16988  
Ljajić Novi Pazar/ E-Z16988  
Jovanović Mala Trnava/Novi Pazar/ E-BY14160  
Milentijević Znuša/Novi Pazar/ E-BY14160  
Milošević Blaževo/Postenje/Novi Pazar E-Z5018  
Milutinović Žunjeviće/Novi Pazar/ E-BY14160  
Rajović Kosuriće/Novi Pazar/ E-BY14160  
Ćirković Žunjeviće/Novi Pazar/ E-BY14160  
Slavković, Leča/Novi Pazar, E-Z13591  
Kijaet, Novi Pazar/ E-Z16659  
Mučić, Novi Pazar/ E-Z16659  
Kučević, Novi Pazar/E-BY165837  
Rahić, Novi Pazar/ E-BY165837

## **Haplogrupa I (I1)**

Filimonović Rast/Novi Pazar/ I-FGC22045  
Erivić, Novi Pazar/ I-FGC22045

## **Haplogrupa I (I2)**

Novalić Novi Pazar/ I-Y52621  
Šaćirović Bajevica/Novi Pazar/ I-FT14506  
Šaćirović Kominje/Novi Pazar/I-FT14506  
Fetahović Novi Pazar/ I-Y56203  
Malić Novi Pazar/I-PH908  
Mustafić Lukarsko Goševo/Novi Pazar/ I-Y151633  
Šarenkapić Novi Pazar/ I-CTS10228  
Husović Novi Pazar/ I-CTS10228  
Kolašinac Novi Pazar/ I-Y3120  
Bihorac Janča/Novi Pazar/ I-Y189944  
Muratović Bajevica/Novi Pazar/ I-L621  
Veselinović Leča/Novi Pazar/I-BY55783\*  
Knežević Brda Velika/Plav/Novi Pazar/ I-PH908\*  
Plavšić Crni Vrh/Pope/Novi Pazar/ I-A13912  
Stefanović Lukocrevo/Novi Pazar/I-PH908  
Obradović Vučiniće/Novi Pazar/I-Y3120  
Kočan Novi Pazar/I-Y4460  
Dudić Novi Pazar/I-CTS10057

## **Haplogrupa J (J1)**

Šabanagić Novi Paza/J-PF4876  
Hasanović Novi Paza/J-Y19093  
Emrović Kruševo/Novi Pazar/ J-Y19093

## **Haplogrupa J (J2)**

Elfić Novi Pazar/J2- Y15913  
Đulović Novi Pazar/J2- Y13341  
Memić Novi Pazar/J2- PH1751  
Šušević Kožlje/Novi Pazar/ J2- Y98609  
Hamzić Novi Pazar/ J2-PF4610  
Sinanović Novi Pazar/ J2-L283  
Golubović Stara Hercegovina Krupice/Pljevlja /Novi Pazar/ J-BY173966  
Nikolić Vranovina/Novi Pazar/ J-Y32373  
Janković Kosuriće/Novi Pazar J2/ J-L70  
Stojanović Sudsko Selo/Novi Pazar/ J-M67  
Spahić Novi Pazar/J-PH1751  
Sokolović Novi Pazar/J-Y166564  
Etemović Novi Pazar/J- Y166564  
Tutić Novi Pazar/J-Y182188

## **Haplogrupa R1a**

Sijarić Novi Pazar/ R-Z283  
Mutavdžić Srednja Tušimlja/Novi Pazar/R-Y2608

## Haplogrupa R1b

Rušović Kruševo/Novi Pazar/ R1b- Z2705  
Kadrić Kruševo/Novi Pazar/ R1b- Z2705  
Zukorlić Novi Pazar/R-FT140430  
Redžović Novi Pazar/R-FT140430  
Ibrahimović Lukare/Novi Pazar/R-FT140430  
Marovac Novi Pazar/R-FT49714  
Rastoder Novi Pazar/ R-Y82919  
Kršić Novi Pazar/ R-Y82919  
Agović Novi Pazar/ R-Y82919  
Kožar Novi Pazar/ R-Y82919  
Nuhambašić Novi Pazar/ R-Y63957  
Nurović Novi Pazar/ R-L48  
Papić Novi Pazar/ R-CTS1450  
Sejdović Novi Pazar/ R-CTS1450  
Biševac Novi Pazar/ R-FT14043  
Tatarević Bajevica/ Novi Pazar/R-DF27  
Plojović Lukare/ Novi Pazar/R-32147  
Nuhanbašić Novi Pazar/R-Y63957  
Džudžević Novi Pazar/R-Y63957

## Haplogrupa G

Kačar Požega/Novi Pazar/ G1b-L830  
Omerović Kožlje/Novi Pazar/ G1b-L830  
Šabotić Novi Pazar/ G2a2-S9591  
Ujkanović Bijele Vode Novi Pazar/ G2a2-L1259  
Ćorović Novi Pazar/ G2-Z2017

## Haplogrupa T1

Dervišhalitović Novi Pazar/ T1- Z709  
Saračević Novi Pazar/ T1- CTS2214

## Haplogrupa D

Čavić Novi Pazar/D-Y14813


U tabeli 2 i na grafikonu 2 prikazan je raspored haplogrupa, broj i procenat plemena koja pripadaju određenoj haplogrupi. Najzastupljenija haplogrupa u Novom Pazaru je haplogrupa E kojoj pripada 38% testiranih plemena. Zatim slijede haplogrupe: R1b -17%, I2-18%, J2-13%, R1a-4%, G-4%, J1-3%, T-2%, I1-2% i D-1%. Iz priloženih podataka može se zaključiti da u Novom Pazaru dominiraju četiri haplogrupe: E(38%), R1b (17%), I2 (18%) i J2 (13%), što ukupno čini 86% testiranih plemena.

Ukupno testirano plemena 110.

Tabela 2: Haplogrupe i broj testiranih plemena

Haplogrupa	E	I1	I2	J1	J2	R1a	R1b	G	T1	D
Br. testiranih	42	2	18	3	14	4	19	5	2	1

Grafikon 2: Raspored haplogrupa



Sva testirana plemena imaju predanja o svom porijeklu. Za skoro sva plemena na osnovu DNK analize predanja se mogu provjeriti. Prema našoj analizi za dio plemena smo ustanovili da predanja nisu tačna.

## PUTANJE KRETANJA

Genetička genealogija je nauka koja je brzo napredovala. Sa svakodnevnim novim otkrićima i sve većim brojem testiranih pojedinaca, danas je već moguće pratiti kretanje ljudske populacije počevši od 240.000 godina unazad. Ova granica se stalno sve više pomjera i predviđanja su da se u narednom periodu može ići još dalje u prošlost.

Primjetit ćete kako su se naši putevi dramatično razlikovali od Afrike. Preci naših susjeda možda su isli pretpovjesnim putem hiljadama milja i godinama drugačijim od našeg. U ovom poglavlju predstavili smo putanje kretanja pojedinih plemena gdje smo iz svake haplogrupe izdvojili po jednu njenu podgranu. Također smo prikazali i rasprostranjenost pojedinih haplogruupa.

Za prikaz kretanja plemena Novog Pazara koristili smo program koji je razvio Robin Spenser. Ovaj program omogućava praćenje puteva kretanja populacija kroz prostorno-vremenska razdoblja. Svakako da se najdetaljnije karte praćenja dobijaju kod osoba koje su testirale najveći broj komercijalno dostupnih markera.

## Haplogrupe R, R1a i R1b


Prepostavlja se da je haplogrupa R bila prva haplogrupa koja je stupila na evropsko tlo iz pravca Evroazije. Nastala je u sjevernoj Aziji neposredno prije posljednjeg glacijalnog maksimuma (prije 26.500-19.000 godina). Haplogrupa R1a bila je dominantna u ranim indoevropskim zajednicama iz kojih su nastala indoiranska plemena, Tračani, baltičke i slavenske populacije. Haplogrupa R1b je također bila prisutna unutar genetičkog basena ovih populacija, samo u nešto manjem procentu. Ekspanzija ove rane zajednice veže se primarno za bronzano doba.

Na slici 1 prikazujemo procijenjenu migracijsku rutu od Y-Adama do predačke haplogrupe R-Z2103 (procjenjuje se do 4050. pr. n.e.) i njegovih potomaka pronađenih u drevnoj DNK iz arheoloških ostataka.



Slika 1: Migracijsku rutu od Y-Adama do predačke haplogrupe R-Z2103 (R1b)

Na slici 2 prikazujemo procijenjenu migracijsku rutu od Y-Adama do predačke haplogrupe R-Z283 (procjenjuje se do 2850. pr. n.e.) i njegovih potomaka pronađenih u drevnoj DNK iz arheoloških ostataka.



Slika 2: Migracijsku rutu od Y-Adama do predačke haplogrupe R-Z283 (R1a)

Na slici 3 prikazano je kretanje haplogrupe R-FT198647 (R1b), kroz prostor i vrijeme. Putanja kretanja predstavljena je od Afrike prije 240.000 godina i završava se na prostore Crne Gore prije 110 godina. Ovoj haplogrupi pripadaju plemena Rastoderi, Kožari, Kršići, Agovići, Ličine ... koja su se iz Crne Gore u različitim vremenskim periodima doseljavala u Novi Pazar. Brojevi na slici predstavljaju vrijeme prije koliko godina su pra preci određenih plemena bili na nekom prostoru.




Slika 3: Kretanje Haplogrupe R-FT198647

### Geografska distribucija

R1b je najčešća haplogrupa u zapadnoj Evropi, koja doseže preko 80% stanovništva u Irskoj, Škotskom gorju, zapadnom Walesu, atlantskom rubu Francuske, Baskiji i Kataloniji. Također je česta u Anatoliji i oko Kavkaza, u dijelovima Rusije te u srednjoj i južnoj Aziji. Osim obale Atlantika i Sjevernog mora u Evropi, žarišta uključuju dolinu rijeke Pad u sjevernoj središnjoj Italiji (preko 70%), Armeniji (35%), Baškire u regiji Urala u Rusiji (50%), Turkmenistan (preko 35%), Hazare u Afganistanu (35%), Ujgure u sjeverozapadnoj Kini (20%) i Neware u Nepalu (11%). R1b-V88, podrazred specifičan za subsaharsku Afriku, nalazi se u 60 do 95% muškaraca u sjevernom Kamerunu.

U Novom Pazaru haplogrupa R1b je druga najzastupljenija haplogrupa (poslije haplogrupe E) zastupljena je u procentu od 17%.



Slika 4: Rasprostranjenost haplogrupe R1b

Usporedba R1a s R1b: Zajedno su sve dok ne dođu do Mongolije i Bajkalskog jezera, zatim se odvajaju, R1a idući sjevernom rutom na zapad prema Evropi, dok R1b nastavlja svojim drevnim putem i plete oko Kaspijskog i Crnog mora, konačno slijedeći Dunav dolinu u Evropi.

Na slici 5 prikazano je kretanje Haplogrupe R-FT198647 (podgrana R1b) i R-BY128997 (podgrana R1a). Haplogrupe R1a i R1b pripadaju predakačkoj haplogrupi R. Putanje kretanja haplogrupe R1a i R1b podudaraju se sve do prije 23.000 godina kada im se putanje razdvajaju.




Slika 5: Kretanje Haplogrupe R-FT198647 (podgrana R1b) i R-BY128997 (podgrana R1a)

### Geografska distribucija

Danas se visoke učestalosti R1a nalaze u Poljskoj (57,5% stanovništva), Ukrajini (40 do 65%), evropskoj Rusiji (45 do 65%), Bjelorusiji (51%), Slovačkoj (42%), Latviji (40 %), Litva (38 %), Češka (34 %), Mađarska (32 %), Norveška (27 %), Austrija (26 %), Hrvatska (24 %), sjeveroistočna Njemačka (24 %) Švedska (19%) i Rumunija (18%).

Što se tiče susjednih država najviše je ima u Mađarskoj i Sloveniji s 30-40%, dok je u Srbiji ima samo 16%, te u Crnoj Gori niti 10%.

U Novom Pazaru ova haplogrupa zastupljena je samo s 4%.




Slika 6: Rasprostranjenost haplogrupe R1a

### TOPLINSKA KARTA

Ovaj oblik grafičkog prikaza iskorištava činjenicu da čitatelji intuitivno asociraju rastuću temperaturu od hladnog prema vrućem s određenim nizovima boja, na primjer plavo, zeleno, žuto, narančasto i crveno. To se daljnjom asocijacijom može, ovisno o kontekstu, protumačiti na primjer kao "rastući značaj".

Međutim, budući da su moguća različita povezivanja boja s temperaturama ovisno o tehničkim referencama ili kulturnim skupinama, boje treba izravno povezati s tumačem na karti. Na primjer: žuto = nizak značaj, narančasto = srednji značaj, crveno = visoki značaj.


Na slici 7 predstavljena je haplogrupa R1b. Na slici se može vidjeti veća i manja koncentracija rasprostranjenosti ove haplogrupe. Najveća koncentracija prikazana je crvenom bojom a najmanja koncentracija žutom bojom. Također su prikazani i prostori na kojima ova haplogrupa nije prisutna.



Slika 7: Toplinska karta haplogrupe R1b


Na slici 8 predstavljena je haplogrupa R1b-FT198647 čija je najveća koncentracija na prostorima Crne Gore i to u opština: Rožaje, Berane, Petnjica i Bijelo Polje. S ovih prostora upravo potiču testirana plemena koja su se kasnije doselila u Novi Pazar: Ličine, Kožari, Rastoderi, Agovići...

Koncentrični krugovi na slici od izraženo crvene pa sve do nijansi zelene i plave boje prikazuju postepeno opadanje prisutnosti ove haplogrupe.




Slika 8: Toplinska karta haplogrupe R1b-FT198647

Na slici 9 prikazana je prisutnost haplogrupe R1a.



Slika 9: Toplinska karta haplogrupe R1a

Na slici 10 možemo vidjeti da je haplogrupa R1a - BY128997 sasvim malo prisutna na prostorima Novog Pazara (4%).



Slika 10: Toplinska karta haplogrupe R1a - BY128997

## PODUDARANJA PLEMENA HAPLOGRUPE R-FT198647 S OSOBAMA IZ DALJE PROŠLOSTI

U ovom poglavlju predstavićemo testirane osobe iz cijelog svijeta koje dijele zajedničkog pretka s plemenima haplogrupe R-FT1987647 u bližoj i daljoj prošlosti. Iz velikog broja podudaranja izdvajamo samo po nekoliko osoba.

### **Značajne veze**

Značajne veze haplogrupe temelje se na izravnom testiranju DNK ili su izvedene iz testiranja rođaka.

#### **Rory Calhoun**

1922-1999. godine

Plemena haplogrupe R1b-FT198647 i i Rory Calhoun dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 4200 godina prije nove ere.

Rory Calhoun rođen je kao Francis Timothy McCown u Los Angelesu, Kalifornija, kao sin Elizabeth Cuthbert i Floyda McCowna.


Calhoun je postao slavni glumac, ali je u početku imao burnan porodični život i imao je nekoliko sukoba sa zakonom koji su rezultirali višestrukim zatvaranjima do svoje 17. godine.

Nakon što je pušten iz zatvora San Quentin, neposredno prije svog 21. rođendana, radio je brojne neobične poslove, uključujući boksača, drvosječu, rudara, šumskog vatrogasca i kauboja. Godinu dana kasnije, slučajni susret 1944. godine omogućio je McCownu upoznavanje s agentom za talente koji je bio impresioniran njegovim visokim, zgodnim izgledom.

Godine 1945., na holivudskoj zabavi, agent za talente je predložio da se njegovo ime McCown preinači u Rory Calhoun. Njegov prvi veliki uspjeh dogodio se kada je otpratio Lanu Turner na premijeru filma. Novinari su bili fascinirani Lanom i njezinim zgodnim pratiteljem.

Njegov prepoznatljiv izgled postao je njegov crni šešir, fotografije bez majice i slike jašućih konja.

Do 1951. Rory, čiji je nadimak bio Smoke, glumio je u vesternima i bio je angažovan uz poznate glumce i glumice tog vremena.




#### **Charles Darwin**

1809-1882

Plemena haplogrupe R1b-FT198647 i Charles Darwin dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 4300 godina prije nove ere.

Charles Robert Darwin, engleski znanstvenik poznat je po svom otkriću evolucije temeljene na prirodnoj selekciji. Njegov je rad bio vrlo pažljivo promatran, ali je revolucionirao nekoliko znanstvenih područja.

Darwin je bio plodan pisac, objavio je nekoliko knjiga i dao doprinos drugima. Između 1856. i 1858. Darwin je sintetizirao svoju teoriju prirodne selekcije, što je sljedeće godine rezultiralo objavljinjanjem njegove najpoznatije knjige "O porijeklu vrsta" u kojoj je opisao svoju teoriju evolucije i pružio uvjerljive dokaze. Ovo je zacementiralo evolucijske koncepte koji će se razviti u polje populacijske genetike.



### ***Drevne veze***

Evo nekih drevnih rođaka iz izravne očeve linije na temelju DNK testiranja arheoloških ostataka iz cijelog svijeta.


#### ***Marsiliana 2***

240- 380

Plemena haplogrupe R1b-FT198647 i Marsiliana 2 dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 2300 godina prije ere.

Marsiliana 2 bio je čovjek koji je živio između 240. i 380. godine tokom doba carskog Rima i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Marsiliana d'Albegna, Grosseto, Toskana, Italija.

Bio je povezan s rimskom kulturnom skupinom.




## Ostojićovo 23209

2100-1800 godina prije nove ere

Plemena haplogrupe R1b-FT198647 i Ostojicevo 23209 dijeli zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 3000 godina prije nove ere.

Ostojićevo 23209 bio je čovjek koji je živio između 2100. i 1800. godine prije nove ere tokom evropskog bronzanog doba i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Ostojićevo, Sjeverni Banat, Srbija.

Bio je povezan s kulturnom skupinom Maros<sup>1</sup>.




## Haplogrupa E

Haplogrupa E nastala je u Aziji prije nekih 60.000 godina. U Evropi je prisutna svojom granom E1b1b, koje najviše ima na Kosovu (oko 45%), Albaniji i Crnoj Gori (oko 30%), Kipru, Siciliji i Srbiji (oko 20%). U ostatku Evrope je znatno manje zastupljena. Distribucija ove haplogrupe sugerira da je većina njenih nositelja u Evropu došla tokom neolitičkih migracija.

Na slici 11 prikazana je procijenjena migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe E-V13 (procijenjeno do 3050. pr. n.e.) i njegovih potomaka pronađenih u drevnoj DNK iz arheoloških ostataka.

<sup>1</sup> Geneza razmatrane kulture vezuje se za pojavu grupe naroda iz anadolsko - balkanske zone, na području Banata na donjem Temešu. Tada je na te prostore trebala ući nova skupina, također anatolijsko-balkanskog porijekla, a miješanjem tih dviju skupina nastala je nova kulturna cjelina, nazvana maroška kultura.



Slika 11: Migracijsku rutu od Y-Adama do predačke haplogrupe E-V13


Na slici 12 prikazana je putanja haplogrupe E-BY105970.

Sljedeća plemena imaju istu haplogrupu (E-BY105970) i dijele zajedničkog pretka najdalje prije 1800 godina: Murselović, Crnišanin, Muslić, Nurović, Nicević, Curić, Belovodanin, Čelić, Agušević i Hazirović. Dubljim testiranjem može se odrediti njihova bliža genetička distanca. Na isti način možemo odrediti međusobnu genetičku distancu i za ostala plemena.



Slika 12: Haplogrupa E-BY105970

Na slici 13 predstavljen je završni dio putanje haplogrupe E-BY105970.




Slika 13: Haplogrupa E-BY105970

### Geografska distribucija


Izvan Europe, E1b se nalazi s visokim učestalostima u Maroku (preko 80%), Somaliji (80%), Etiopiji (40% do 80%), Tunisu (70%), Alžiru (60%), Egiptu (40%), Jordanu (25%), Palestini (20%) i Libanonu (17,5%). Na evropskom kontinentu ima najveću koncentraciju na Kosovu (preko 45%), Albaniji i Crnoj Gori (27%), Bugarskoj (23%), Makedoniji i Grčkoj (21%), Kipru (20%), Siciliji (20 %), Južna Italija (18,5 %), Srbiji (18 %) i Rumuniji (15 %).

Na području Novog Pazara haplogrupa E je prisutna u procentu 38%.




Slika 14: Rasprostranjenost haplogrupe E1b

Na slici 15 prikazana je toplinska karta haplogrupe E. Ova haplogrupa je na prostoru Novog Pazara u odnosu na ostala haplogrupe prisutna 38%.



Slika 15: Toplinska karta haplogrupe E

Na slici 16 prikazana je haplogrupa E-BY105970, to je najzastupljenija grana haplogrupe E na prostorima Novog Pazara (od 42 osobe koje pripadaju haplogrupi E, 10 osoba pripada njenoj podgrani E-BY105970). Koncentracija ove haplogrupe je upravo u Novog Pazaru i njegovoj okolini.



Slika 16: Toplinska karta haplogrupe E-BY105970

## PODUDARANJA PLEMENA HAPLOGRUPE E-BY105970 S OSOBAMA IZ DALJE PROŠLOTI

### Značajne veze

Značajne veze haplogrupe temelje se na izravnom testiranju DNK ili su izvedene iz testiranja rođaka.


#### Dinastija Harfush

1483-1865 godine

Plemena haplogrupe E-BY105970 i dinastija Harfush dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 11.000 godina pre nove ere.

Dinastija Harfuš (arapski: حرفوش آل) bila je dinastija iz plemena Khuza'a koja je pomogla u osvajanju Sirije za vrijeme vladavine proroka Muhammeda (savs). Dinastija je stoljećima vladala dijelovima Sirije i Libanona sve do njegovog raspada od strane Osmanskog Carstva 1865. godine.

Haplogrupa je određena Big Y testiranjem gospodina Kinana Al Harfusha Alkhuzaija, a potvrdio ju je gospodin Faisal Alhashash.




## ***Lyndon Baines Johnson***

1908-1973 godine

Plemena haplogrupe E-BY105970 i Lyndon Baines Johnson dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 2200 godina prije nove ere.

Lyndon Baines Johnson, poznat kao LBJ, započeo je svoj profesionalni život kao profesor u srednjoj školi u Teksasu, zatim kao pomoćnik Kongresa. Nastavio je služiti u sva četiri izabrana ureda savezne vlade SAD-a: Zastupnički dom, Senat SAD-a, potpredsjednik, a potom i 36. predsjednik.



## ***Drevne veze***

Evo nekih drevnih rođaka iz izravne očeve linije haplogrupe E-BY105970 na temelju DNK testiranja arheoloških ostataka iz cijelog svijeta.


### ***Karatau 1***

245-343

Plemena haplogrupe E-BY105970 i Karatau 1 dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 1150 godina prije nove ere.

Karatau 1 je bio čovjek koji je živio između 245. i 343. godine n. e. tokom željeznog doba središnje Azije i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Konyrtobe, Kazahstan.

Bio je povezan s kulturnom skupinom Otyrar.




## **John Corvinus**

1473-1504 godine

Plemena haplogrupe E-BY105970 i John Corvinus dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 1150 godina prije nove ere.

Ivan Korvin bio je 31-godišnji muškarac koji je živio između 1473. i 1504. godine tokom srednjeg vijeka i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Korvinovi grobovi, Lepoglava, Hrvatska.

Bio je povezan s mađarskom kraljevskom kulturnom grupom.



## **Haplogrupa I**

Haplogrupa I predstavlja najstariju glavnu haplogrupu u Evropi. Pretpostavlja se da je nastala prije oko 35.000 godina. U Evropi se mogu razlikovati dvije grane ove haplogrupe, i to haplogrupa I1 i haplogrupa I2. Haplogrupa I1 je nastala prije 27.000 godina a najzastupljenija je u sjevernoj Evropi, tačnije u Skandinaviji i Finskoj, s preko 35-40%. Haplogrupa I2 je najzastupljenija na prostorima zapadnog Balkana, s najvećom frekvencijom u Bosni i Hercegovini (preko 55%), a zatim u Hrvatskoj i Srbiji (40%), u Sardiniji (oko 39%).


Prijevod i distribucija haplogrupe I1 i I2 ukazuju na to da su Evropljani koji su nositelji ovih haplogrupe ustvari potomci tzv. „starih (paleolitičkih) Evropljana, čiji su preci naseljavali ovaj kontinent u kasnom paleolitiku. Uslijed klimatoloških promjena, svoj opstanak tokom ledenog doba vezali su za određene mikrolokacije, da bi poslije njega samostalno ili u skupinama s ostalim „staro evropskim populacijama“ (nositeljima haplogrupe R1a i R1b) i skupinama naknadno doseljenih „neolitičkih farmera“ (jugoistočne Europe) ponovo osvajali svaki pedalj praznog prostora (Marjanović, 2019).

Na slici 17 prikazana je procijenjena migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe I-L22 (procijenjeno do 1850. pr. n.e.) i njegovih potomaka pronađenih u drevnoj DNK iz arheoloških ostataka.



Slika 17: Migracijsku rutu od Y-Adama do predačke haplogrupe I-L22 (I1)

Na slici 18 prikazana je procijenjena migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe I-P215 (procjenjuje se na 22.000 pr.n.e.) i njegovih potomaka pronađenih u drevnoj DNK iz arheoloških ostataka.



Slika 18: Migracijsku rutu od Y-Adama do predačke haplogrupe I-P215 (I2)

Na slici 19 predstavljena je putanja kretanja haplogrupe I1-FGC22045. Putanja kretanja ove haplogrupe vodi preko Balkana ide do Skandinavskih zemalja (oko prije 3700 godina) pa onda se ponovo vraća na Balkan gdje se i završava (prije oko 1900 godina).

Haplogrupi I1-FGC22045 pripadaju: Filimonović, Rast/Novi Pazar i Erivić, Novi Pazar




Slika 19: Haplogrupa I1-FGC22045

### *Geografska distribucija*

Haplogrupa I1 najčešći je tip haplogrupe I u sjevernoj Europi. Nalazi se uglavnom u Skandinaviji i Finskoj, gdje obično predstavlja više od 35% Y hromosoma. Povezana s nordijskom etničkom pripadnošću, I1 se nalazi na svim mjestima koja su napala drevna germanska plemena i Vikanzi. Nakon jezgre drevne germanske civilizacije u Skandinaviji, najveće učestalosti I1 uočene su u drugim regijama germanskog govornog područja, poput Njemačke, Austrije, zatim Engleske i Škotskih nizina, koje sve imaju između 10% i 20% I1 populacije.

Haplogrupa I1 u Novom Pazaru je zastupljena samo s 2%.



Slika 20: Rasprostranjenost haplogrupe I1

Na slici 21 predstavljena je putanja kretanja haplogrupe I2-Y151633. Ovoj haplogrupi pripada Mustafić/ Lukarsko Goševu/Novi Pazar.




Slika 21: Haplogrupa I2-Y151633

### **Geografska distribucija**


Haplogrupa I2 najčešća je loza po ocu u bivšoj Jugoslaviji, Rumuniji, Bugarskoj i Sardiniji te glavna loza u većini slavenskih zemalja. Njegove najveće učestalosti uočene su u Bosni (55%), Sardiniji (39,5%), Hrvatskoj (38%), Srbiji (33%), Crnoj Gori (31%), Rumuniji (28%), Moldaviji (24%), Makedoniji (24%), Sloveniji (22%), Bugarskoj (22%), Bjelorusiji (18,5%), Mađarskoj (18%), Slovačkoj (17,5%), Ukrajini (13,5%) i Albanija (13,5%). Nalazi se s učestalošću od 5 do 10% u germanskim zemljama.

U Novom Pazaru zastupljena je s 16%.




Slika 22: Rasprostranjenost haplogrupe I2

Na slici 23 prikazana je toplinska karta haplogrupe I1.




Slika 23: Toplinska karta haplogrupe I1

Na slici 24 prikazana je haplogrupa I1-FGC22045. Iako je ova haplogrupa malo prisutna u Novom Pazaru ona je u velikoj koncentraciji prisutna u njegovom okruženju.




Slika 24: Toplinska karta haplogrupe I1-FGC22045

Na slici 25 prikazana je toplinska karta haplogrupe I2. Ova haplogrupa je zastupljena u Bosni i Hercegovini u velikoj koncentraciji, a u Novom Pazaru zastupljena je s 16%.



Slika 25: Toplinska karta haplogrupe I2

Na slici 26 prikazana je haplogrupa I2-Y151633. Oznaka predstavlja testirane osobe koje imaju ovu haplogrupu. Posmatrajući sliku možemo primijetiti da u okolini Novog Pazaru ima dosta osoba koje imaju haplogrupu I2-Y151633.



Slika 26: Toplinska karta haplogrupe I2-Y151633

## PODUDARANJA PLEMENA HAPLOGRUPE I2-Y151633 S OSOBAMA IZ DALJE PROŠLOTI

### **Značajne veze**

Značajne veze haplogrupe temelje se na izravnom testiranju DNK ili su izvedene iz testiranja rođaka.

### **James Monroe**

(1758)


Plemena haplogrupe I2-Y151633 i James Monroe dijelite zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 10.000 godina prije nove ere.

James Monroe, Virginijanac koji je napustio koledž da bi se borio u Revolucionarnom ratu, proveo je zimu s Georgeom Washingtonom u Valley Forgeu.

Monroe je sudjelovao u uspješnom zarobljavanju Hessanaca u bitci kod Trentona nakon što je Washington prešao Delaware, ali je zamalo umro tokom bitke.

James Monroe obnašao je nekoliko pozicija, uključujući guvernera Virginije, senatora iz Virginije, državnog tajnika, ministra rata i veleposlanika SAD-a u Velikoj Britaniji i Francuskoj.

Godine 1817. Monroe je postao 5. američki predsjednik.



### **Davy Crockett**


1786-1836. godine

Plemena haplogrupe I2-Y151633 i Davy Crockett dijeli zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 20.000 godina prije nove ere.

David "Davy" Crockett bio je američki narodni heroj, graničar, vojnik i političar. Obično ga nazivaju "kraljem divlje granice". Predstavljaо je Tennessee u Zastupničkom domu Kongresa SAD-a i sudjelovao je u Teksaškoj revoluciji.

Nakon što je tjesno izgubio izbore 1835., otišao je u Teksas. Početkom 1836. potpisao je prisegu privremenoj vlasti Teksasa na šest mjeseci i dobrovoljno se pridružio Teksaškoj revoluciji. Njegova prva i posljednja bitka bila je bitka kod Alama.

Citirano je da je rekao: "Rekao sam ljudima iz svog okruga da će im služiti jednako vjerno kao što sam i činio; ali ako ne, oni bi mogli otići k vragu, a ja bih otišao u Teksas."



## Drevne veze

Evo nekih drevnih rođaka iz izravne očeve linije haplogrupe I2-Y151633, na temelju DNK testiranja arheoloških ostataka iz cijelog svijeta.


### **Karos 2-16**

895- 950

Plemena haplogrupe I2-Y151633 i Karos 2-16 dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio ok 400 godina prije nove ere.

Karos 2-16 bio je čovjek koji je živio između 895. i 950. godine tokom srednjeg vijeka i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Lokacija 2, Karos, Mađarska.

Bio je povezan s mađarskom elitnom kulturnom skupinom.




### **Vinkovci 1879**

1468-1636. godine

Plemena haplogrupe I2-Y151633 i Vinkovci 1879 dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 400 godina prije nove ere .

Vinkovci 1879 bio je muškarac stariji od 45 godina koji je živio između 1468. i 1636. godine tokom povijesnog doba i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Vinkovci, Jugobanka, Hrvatska.


Bio je povezan s kulturnom grupom Povijesni Balkan.



## Haplogrupa J

Haplogrupa J je nastala prije otprilike 48.000 godina. Prepostavlja se da je nastala u zapadnoj Aziji a u Evropi je prisutna u vidu haplogrupe J1 i J2. Haplogrupa J1 je u Evropu došla preko Anadolije tokom neolitičke ekspanzije. Haplogrupa J2 nastala je na Bliskom istoku prije nekih 15 do 20.000 godina. Za razliku od haplogrupe J1, njeno širenje Evropom ne povezuje se isključivo s neolitičkim farmerima nego više s neolitičkim lovcima i skupljačima, koji su u ranijim migracijama dosegli evropski kontinent.

Na slici 27 prikazana je procijenjena migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe J-P58 (procijenjeno do 7600. pr. n.e.) i njegovih potomaka pronađenih u drevnoj DNK iz arheoloških ostataka.



Slika 27: Migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe J-P58 (J1)

Na slici 28 predstavljena je putanja kretanja haplogrupe J1-PF4876. Ovoj haplogrupi pripada Šabanagić/ Novi Pazar.

Da bismo došli do destinacije testiranih osoba treba uraditi skuplji test s više markera.




Slika 28: Haplogrupa J1-PF4876

### Geografska distribucija


Učestalosti haplogrupe J1 u Evropi i zapadnoj Aziji znatno variraju od jedne regionalne zajednice do druge. Najviši lokalni postoci u Evropi nalaze se u Grčkoj, Italiji, Francuskoj, Španiji i Portugalu i rijetko kad prelaze 5% stanovništva. Međutim, Italija, Francuska i Španija također imaju područja u kojima je J1 potpuno odsutan. Čak i u sjevernoj Evropi, gdje su frekvencije širom zemlje ispod 0,5%, vrlo lokalizirani džepovi J1 uočeni su u Škotskoj, Engleskoj, Belgiji, Njemačkoj i Poljskoj. Potrebne su veće veličine uzorka kako bi se dobila jasnija slika distribucije J1 u Evropi.

U Novom Pazaru haplogrupa J1 zastupljena je s 3%.



Slika 29: Rasprostranjenost haplogrupe J1

Na slici 30 prikazana je procijenjena migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe J-M172 (procjenjuje se na 25.000 pr. n.e.) i njegovih potomaka pronađenih u drevnoj DNK iz arheoloških ostataka.



Slika 30: Migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe J-M172 (J2)

Na slici 31 predstavljena je putanja kretanja haplogrupe J2-BY173966. Putanja ove haplogrupe dovodi nas do naših prostora prije oko 840 godina. Ovoj haplogrupi pripada Golubović /Stara Hercegovina Krupice/Pljevlja /Novi Pazar.




Slika 31: Haplogrupa J2-BY173966

### **Geografska distribucija**

Najveća učestalost J2 u svijetu nalazi se među Ingušima (88% muških loza) i Čečenima (56%) na sjeveroistočnom Kavkazu. Međutim, dagestanski narodi (Dargini, Lezgini, Avari) pretežno pripadaju haploskupini J1 (84% među Darginima) i gotovo potpuno nemaju J2 loze. Druge visoke učestalosti


haplogrupe J2 nalaze se u mnogim drugim populacijama bijele rase, uključujući Azere (30%), Gruzijce (27%), Kumike (25%) i Armence (22%).

Haplogrupa J2 u Novom Pazaru prisutna je 13%.




Slika 32: Rasprostranjenost haplogrupe J2

Na slici 33 prestavljena je toplinska karta haplogrupe J1.




Slika 33: Toplinska karta haplogrupe J1

Na slici 34 predstavljena je toplinska karta haplogrupe J1 -PF4876




Slika 34: Toplinska karta haplogrupe J1-PF4876

Na slici 35 predstavljena je toplinska karta haplogrupe J2



Slika 35: Toplinska karta haplogrupe J2

Na slici 36 predstavljena je toplinska karta haplogrupe J2- BY173966



Slika 36: Toplinska karta haplogrupe J2- BY173966

## PODUDARANJA PLEMENA HAPLOGRUPE J2- BY173966 S OSOBAMA IZ DALJE PROŠLOSTI

### Značajne veze

Značajne veze haplogrupe temelje se na izravnom testiranju DNK ili su izvedene iz testiranja rođaka.

#### *Porodica Rothschild*


1744-1812. godine

Pripadnici plemena haplogrupe J2- BY173966 i porodica Rothschild dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 25.000 godina prije nove ere.

Mayer Amschel Rothschild bio je patrijarh bogate židovske porodice Rothschild, porijeklom iz Frankfurta u Njemačkoj gdje je 1760-ih uspostavio svoj bankarski posao.

Tokom sljedećeg stoljeća različite grane porodice proširile su se svijetom, osnivajući firme i gradeći vile u mnogim zemljama.

Porodica Rothschild dala je doprinos mnogim dobrotvornim organizacijama i muzejima širom svijeta, često anonimno.



## Drevne veze

Evo nekih drevnih rođaka iz izravne očeve linije haplogrupe J2- BY173966 na temelju DNK testiranja arheoloških ostataka iz cijelog svijeta.


### Alalakh 14

1743-1621. p.n.e.

Pripadnici plemena haplogrupe J2- BY173966 i Alalakh 14 dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 3050 godina prije nove ere.

Alalakh 14 bio je čovjek koji je živio između 1743. i 1621. godine prije nove ere tokom srednjeg bronzanog doba i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Alalakh, provincija Hatay, Turska.

Bio je povezan s brončanodobnom anadolskom kulturnom skupinom.




### Driffield 26

100-400 godine nove ere

Pripadnici plemena haplogrupe J2- BY173966 i Driffield 26 dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 3350. godine prije nove ere.

Driffield 26 bio je čovjek koji je živio između 100. i 400. godine n. e. tokom rimskog doba i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Driffield Terrace, York, Engleska.

Bio je povezan s kulturnom grupom rimskih gladijatora u Engleskoj.




## Megido 4521

2340-2146. p.n.e.

Pripadnici plemena haplogrupe J2- BY173966 i Megiddo 4521 dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 3750. godine prije nove ere.

Megiddo 4521 bio je stariji odrasli muškarac koji je živio između 2340. i 2146. godine prije nove ere tokom bronzanog doba Levanta i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov, Izrael.

Bio je povezan s kulturnom skupinom Megido<sup>2</sup>.




## Haplogrupa G

Smatra se da je haplogrupa G nastala prije 30.000 godina na području Kavkaza, istočne Turske, sjevernog Iraka, zapadnog Irana. Veoma rano, već oko 8.000 godina p.n.e., pripadnici haplogrupe G su ušli u Evropu noseći sa sobom tehnike obrade zemlje i biće prvi nosioci neolitske revolucije u Evropi.

Haplogrupi G-Z2017 pripada Čorović/ Ivanje/Bijelo Polje/Novi Pazar. Interesantno je napomenuti da ima testiran Čorović iz Lozne opština Bijelo Polje, Crna Gora i pripada haplogrupi R1a, zato je potrebno za ovo pleme uraditi dodatne testove.

Na slici 37 prikazana je procijenjena migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe G-P15 (procjenjuje se na 16.000 p.n.e.) i njegovih potomaka pronađenih u drevnoj DNK iz arheoloških ostataka.

<sup>2</sup> Megido (hebr. *Mēgiddō*, lat. **Magedo**), arheološki lokalitet, naselje (Tell el-Mutesellim) jugoistočno od Haife, Izrael.



Slika 37: Migracijsku rutu od Y-Adama do predačke haplogrupe G-P15

Na slici 38 prikazana je putanja kretanja haplogrupe G-Z2017




Slika 38: Haplogrupa G-Z2017

## Geografska distribucija


Danas se haplogrupa G nalazi sve od zapadne Europe i sjeverozapadne Afrike do središnje Azije, Indije i istočne Afrike, iako posvuda u niskim učestalostima (između 1 i 10% stanovništva). Jedina iznimka su područje Kavkaza, središnja i južna Italija i Sardinija, gdje se učestalosti obično kreću od 15% do 30% muških loza.

U Novom Pazaru zastupljena je s 4%.




Slika 39: Rasprostranjenost haplogrupe G

Na slici 40 predstavljena je toplinska karta haplogrupe G



Slika 40: Toplinska karta haplogrupe G

Na slici 41 predstavljena je toplinska karta haplogrupe G-Z2017



Slika 41: Toplinska karta haplogrupe G-Z2017

## PODUDARANJA PLEMENA HAPLOGRUPE G-Z2017 S OSOBAMA IZ DALJE PROŠLOTI

### Značajne veze

Značajne veze haplogrupe temelje se na izravnom testiranju DNK ili su izvedene iz testiranja rođaka.


#### Gamle Olof (Bure)

1390-1460

Plemena haplogrupe G-Z2017 i Gamle Olof (Bure) dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 8900 godina prije nove ere.

Johannes Bureus (Johan Bure) bio je švedski naučnik na polju antike i lingvistike i bio je učitelj švedskog kralja Gustava Adolfa. Postao je prvi švedski nacionalni antikvar i prvi voditelj nacionalne knjižnice.

Johannes je također bio genealog i istraživao je srodstvo Bure iz sjeverne Švedske, iz koje je poticao po bakinoj strani. Dokumentirao je porodično stablo i pretka koji je bio poznat kao Gamle Olof ("Stari Olof") iz Burea, rođen u kasnom 14. stoljeću. Ovo istraživanje omogućilo je mnogim Šveđanima da prate svoje porijeklo do porodice Bure u srednjem vijeku.




## ***Porodica Aminoff***

1400 godine nove ere

Plemena haplogrupe G-Z2017 i porodica Aminoff dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 13.000 godina prije nove ere.

Porodica Aminoff (ruski: Aminovy/Aminevy) je švedsko-finska plemička porodica ruskog porijekla. Porijeklom iz Velikog Novgoroda, porodica potiče iz klana Ratsha. Porodica se podijelila u tri grane (rusku, finsku i švedsku); međutim, ruska grana izumrla je u 18. stoljeću.

Istaknuti članovi su Carl Göran Aminoff (CEO firme Varma), Marianne Aminoff (švedska filmska glumica) i Sten Gregor Aminoff (veleposlanik Švedske na Novom Zelandu i Zapadnoj Samoi).



## ***Drevne veze***

Predstavićemo nekoliko drevnih rođaka plemena haplogrupe G-Z2017 iz izravne očeve linije na temelju DNK testiranja arheoloških ostataka iz cijelog svijeta.


## ***Muğla 20224***

750-480. p.n.e.

Plemena haplogrupe G-Z2017 i Muğla 20224 dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 2400 godina prije nove ere .

Muğla 20224 bio je mladić star 9 do 12 godina koji je živio između 750. i 480. godine prije nove ere tokom željeznog doba Anatolije i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao Değirmendere, Muğla, Turska.

Bio je povezan s kulturnom skupinom željeznodobne Anatolije.




### **Himera 3702**

700-400 godina prije nove ere

Plemena haplogrupe G-Z2017 i Himera 3702 dijele zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 3500 godina prije nove ere.


Himera 3702 bio je odrasli muškarac koji je živio između 700. i 400. godine prije nove ere tokom evropskog željeznog doba, a pronađen je u regiji koja je danas poznata kao grobna jama, Himera, Italija (Sicilija).

Bio je povezan s grčko-sicilijanskom kulturnom skupinom.




## Haplogrupa T

Na slici 42 prikazana je procijenjena migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe T-M184 (procjenjuje se na 25.000 p.n.e) i njegovih potomaka pronađenih u drevnoj DNK iz arheoloških ostataka.



Slika 42: Migracijska ruta od Y-Adama do predačke haplogrupe T-M184

Haplogrubi T1- CTS2214 (slika 43) pripada Saračević/ Novi Pazar. Putanja ove haplogrupe ne dovodi nas do destinacije testirane osobe zato treba uraditi dodatni test s više testiranih markera.




Slika 43: Haplogrupa T-CTS2214

## Geografska distribucija


Haplogrupa T jedna je od najrasprostranjenijih muških loza na svijetu. U Evropi čini samo 1% stanovništva na većem dijelu kontinenta, osim u Grčkoj, Makedoniji i Italiji gdje prelazi 4%, te u Iberiji gdje doseže 2,5%, s najvišim 10% u Cadizu i preko 15% na Ibizi. Najveća svjetska učestalost za haplogrupu T uočena je u istočnoj Africi (Eritreja, Etiopija, Somalija, Kenija, Tanzanija) i na Bliskom istoku (osobito južni Kavkaz, južni Irak, jugozapadni Iran, Oman i južni Egipat), gdje je čini otprilike 5 do 15% muških loza. Više od 50% haplogrupe T zabilježeno je u nekim plemenima u sjevernoj Somaliji i Džibutiju. Još jedno žarište su Fulani iz Kameruna (18%). Osim ovih regija i Evrope, T se nalazi u izoliranim džepovima sve do Zambije, Južne Afrike, Indije, središnje Azije i sjeveroistočne Azije, uključujući južni Sibir, Mongoliju (2%) i sjevernu Kinu (1%).

U Novom Pazaru ova haplogrupa prisutna je 2%.




Slika 44: Rasprostranjenost haplogrupe T

Na slici 45 predstavljena je toplinska karta haplogrupe T



Slika 45: Toplinska karta haplogrupe T

Na slici 46 predstavljena je toplinska karta haplogrupe T-CTS2214



Slika 46: Toplinska karta haplogrupe T-CTS2214

## **PODUDARANJA PLEMENA HAPLOGRUPE T-CTS2214 S OSOBAMA IZ DALJE PROŠLOSTI**

### **Značajne veze**

Značajne veze haplogrupe temelje se na izravnom testiranju DNK ili su izvedene iz testiranja rođaka.

### **Kuća Khalife**


1766 n.e.

Plemena haplogrupe T-CTS2214 i Kuća Khalife dijeli zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 6300 godina prije nove ere.

Vladajuća porodica Kraljevine Bahrein je kuća Khalifa (arapski: آل خليفة, romanizirano: Al Khalīfah).

Kuća pripada plemenu Utub, koje je dio veće plemenske konfederacije Anizah, koje je migriralo iz središnje Arabije u Kuvajt i potom zavladalo cijelim Katarom. Godine 1999. Hamad bin Isa Al Khalifa postao je emir Bahreina, a 2002. se proglašio kraljem Bahreina.

Haplogrupa kuće određena je DNK testiranjem potomaka u T-Arab Y DNA Haplogroup Project i drugim projektima arapskog svijeta.



### **Drevne veze**

Drevni rođak haplogrupe T-CTS2214 iz izravne očeve linije na temelju DNK testiranja arheoloških ostataka iz cijelog svijeta.


### **Karašamb 19345**

1250-1100. p.n.e

Plemena haplogrupe T-CTS2214 i Karashamb 19345 dijeli zajedničkog pretka po očevoj liniji koji je živio oko 6300 godina prije nove ere.

Karashamb 19345 bio je čovjek koji je živio između 1250. i 1100. godine prije nove ere tokom kavkaskog bronzanog doba i pronađen je u regiji koja je danas poznata kao groblje Karashamb, Noratus, Armenija.

Bio je povezan s kavkaskom kulturnom skupinom bronzanog doba.



## PUTANJE KRETANJE VIŠE HAPLOGRUPA

Na slici 47 predstavljene su četiri haplogrupe (E, R1a, R1b i I1) i njihove putanje kretanja, gdje vizuelno možemo pratiti njihovo kretanje i njihove zajedničke i različite pravce dolaska na prostore gdje žive testirana plemena. Zajednička putanja ide sve do Crvenog mora do prije oko 75.000 godina kada se odvaja haplogrupa E, dok R1a, R1b i I1 nastavljaju dalje krećući se istom putanjom. Nastavljaju put preko Saudijske Arabije krećući se pored persijskog zaliva sve do Kuvajta kada se odvaja haplogrupa I1 prije oko 45.000 godina. Haplogrupe R1a i R1b nastavljaju dalje da se kreću istom putanjom sve do oko prije 23.000 kada se razdvajaju da bi se njihova putanja završila u približno istoj destinaciji.



Slika 47: Haplogrupe E, I1, R1a i R1b

## ZAKLJUČAK

Prostori na kojima danas žive balkanski narodi bili su naseljeni i u davnom praistorijskom dobu. U paleolitu je tu živio Krapinski čovjek, a iz neolita su poznata naselja: Lepenski vir, Vinča, Starčevo, Butmir... Nalazi iz bronzanog doba su “razbacani” širom poluostrva, a zna se da su nosioci gvozdene kulture ovdje bili Tračani, Iliri i Kelti koji se (zvanično) u IV stoljeća p.n.e. javljaju između Dunava i Jadranskog mora. Posebno, naravno, treba pomenuti i (stare) Grke/Helene koji su već u VII i VI stoljeću p.n.e. imali svoje gradove, ili “trgove”, duž cijele obale Jadranskog mora: Epidamnus (danas Drač), Rhizon (Risan), Epidaurum (blizu Dubrovnika), Salona (pored Splita)... Krajem III stoljeća p.n.e. na scenu stupaju Rimljani, a svi oni zajedno su “dočekivali” Gote, Hune, Slovene, Avare i druge narode tokom V, VI i VII stoljeća n.e.

Predstavili smo sve haplogrupe u Novom Pazaru. Pojedina plemena uradila su testove s više markera i zato nas njihova putanja dovodi do bliže prošlosti. Za plemena koja su uradila testove s manje markera njihova putanja nas dovodi do dalje prošlosti. Ovdje se nismo bavili određivanjem genetičke distance pojedinih plemena.

## **LITERATURA**

Damir Marjanović, Dragan Primorac i Salamedin Mesihović, Peci u nama, Mladenska knjiga, Sarajevo, 2019.

Fehim Ličina, Azra Ličina Sinanović, Genetičko porijeklo bratstva Ličina, Podgorica 2017.

Bošnjački DNK projekat, <https://bosniakdna.com/>

Srpski DNK projekat, <https://dnk.poreklo.rs/DNK-projekat/>

<http://scaledinnovation.com/gg/snpTracker.html>

<https://phylogeographer.com/scripts/heatmap.php>

[http://www.jdvsite.com/snptree/...](http://www.jdvsite.com/snptree/)

<https://bit.ly/3eFIpNV>